

Khudu le legapi la yona

Moswantšhi: Helga Hoveka

Mongwali: Brigid Comrie

Kotara 2 – Puku Kgolo 4



Sepedi



GAUTENG PROVINCE
EDUCATION
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

GGT 2030
GROWING GAUTENG TOGETHER




Khudu ye ba rego ke Tommy e
be e dula ka lešokeng e nnoši.





Tommy e ile ya gagabela
ka ntle ga legapi ya hlaba
mokgoši, “Ntebeleleng!
Nka kitima ka lebelo ke se
na legapi la ka le boima!”





Ka morago ga lebakanyana
Tommy ya emiša go kitima.
E be e ekwa letšatši le fiša
mokokotlo wa yona wo
boleta. “Ga ke na legapi la ka
la go ntšhireletša, ka fao ke
tla khutša mo morithing.”



Tommy e ile ya kwa lešata
go tšwa leratadimeng,
moragonyana ya bona lenong
ya re: “Ke kganyoga ge nkabe ke
na le legapi la go ntšhireletša.”
E ile ya phakiša ya iphihla ka
gare ga lešoba la mo mohlare.





Tommy e ile ya thoma go
kitima gape. E ile ya kwa
modumo ya kwa le pula e e
nela mokokotlong. E ile ya re:
“Ke kganyoga ge nkabe ke na
le legapi la go ntšhireletša.”





Tommy e be e tloga e hloka
legapi la yona. E ile ya kitima
ya gagabela morago ka
legaping la yona. E ile ya re:
“Ga ke tshwenyeye le ge ke
sa kgone go kitima ka lebelo,
ke kgahlwa ke go ba nna!”



Puku ye ye Kgolo e tšweleditšwe ke Wordworks. Ya beakanywa ke Jacqui Botha. Phetolelo go ya go Sepedi tša dirwa ke Makoma Phatudi. E rulagantšwe ke Makoma Phatudi le Juliah Maphutha.

Puku ye Kgolo e filwe laesense go ya ka Creative Common Attribution 4.0 License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

